

## Bošnjačka zajednica kulture „PREPOROD“, BiH

### Osnovne informacije za period 1903-2011

#### I

BZK ŠPreporod je danas ponos Bo-njaka. To je institucija, koja uz prekid rada u nekim godinama socijalisti kog razdoblja na-eg dru-tva, traje vi-e od jednog stolje a i svjedo i o na-em kulturno-povijesnom angaflmanu i odgovornosti. Na po etku 21. stolje a BZK ŠPreporod predstavlja bo-nja ku instituciju kulture koja ba-tini sve bitne sadrflaje, doga aje i procese unutar bosanske i bo-nja ke kulture u dvadesetom stolje u. Glavno sjedi-te (Mati ni odbor) ŠPreporoda je u Sarajevu, a -irom Bosne i Hercegovine su brojne op inska dru-tva o danas ih ima oko sedamdeset. ŠPreporod je razgranat u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sandflaku, Kosovu, Norve-koj, Tvedskoj...

Davno je bila 1903. godina kada je bo-nja ka inteligencija, koja se ve iskazala radom oko lista *Behar* (Safvet-beg Ba-ag), za etnik kulturnog preporoda Bo-njaka u 20. stolje u, E. Mulabdi, H. Fazlagi, S. Ali ehi, A. Tmeta i dr.), pokrenula kulturno-prosvjetno dru-tvo ŠGajret u Sarajevu. Smatra se da su ideju za osnivanje jednog ovakvog dru-tva dala bra a Defterdarevi, Ahmed-beg i Ibrahim-beg, koji su spadali u prvu generaciju fakultetski obrazovanih Bo-njaka.

Prvi predsjednik ŠGajreta bio je Safvet-beg Ba-ag. Ovo dru-tvo imalo je svoju ekspozituru u Beogradu. Naime, 1923. godine u tom gradu je pokrenut ŠBeogradski Gajret - Osman iki o koji je vremenom bo-nja ku omladinu, koja je dolazila da studira na Beogradski univerzitet, po eo da pridobija za srpsku nacionalnu ideju i projekte. Zato je ovo dru-tvo imalo veliku podr-ku i pokroviteljstvo prestolonasljednika Petra. Na tu podvalu Bo-njaci su brzo reagirali 1923. i na prijedlog Hamzalije Ajanovi krenuli u osnivanje drugog dru-tva koje bi se suprotstavilo srbiziranju Bo-njaka, a naro ito fakultetske omladine. Tek nakon godinu dana, jer vlasti nisu davale saglasnost za osnivanje, ta nije 17. oktobra 1924. godine pokrenuto je dru-tvo ŠNarodna uzdanica u prostorijama Jugoslovenskog muslimanskog kluba, u tada-njoj kiraethani na Bendba-i. Ime dru-tva motivirano je stihovima Safvet-bega Ba-ag: ŠUstaj omladino mila, uzdanico roda svoga. Š Iza njega je stajala Jugoslavenska muslimanska organizacija i njen predsjednik dr. Mehmed Spaho. Ve tada je bilo jasno da e se tokom dvadesetog stolje a voditi velika politi ko-propagandna i militarna borba oko bo-nja kog naroda i drflave Bosne i Hercegovine.

Te dvije linije unutar bo-nja kog kulturnog djelovanja objedinjene su u ŠPreporod 1946. godine. No, ve 1949. zabranjen je rad narodnih kulturnih dru-tava. Tek 5. oktobra 1990. obnovljen je rad ŠPreporoda i za njegovog predsjednika izbaran je prof. dr. Muhsin Rizvi. Iza nas je ve dvadeset punih godina od Obnoviteljske skup-tine koja je odrflana u Sarajevu, u Vije nici.

#### II

BZK ŠPreporod, dakle, naslje uje ŠGajret i ŠNarodnu uzdanicu, odnosno od 1946. godine ŠPreporod nastavlja rad prijeratnih kulturnih dru-tava Bo-njaka. Kulturna dru-tva Bo-njaka imala su za cilj da obrazuju i odgajaju nadarenu bo-nja ku omladinu prema potrebama vremena. Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. nastavljena je politika nacionalnih pokreta na tlu Bosne i Hercegovine kojom se Bo-njaci navode da se izjasne kao Srbi ili kao Hrvati, da zanemare Bosnu,

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

st, nisu imali narodne ni nacionalne (drflavne) strategije u  
u nemo ni u punom smislu rije i. Posmatrani sa strane  
ede. Srpski propagandni mehanizam je bio zahvatio ŠGajretō  
cao na njegovu prosrpsku orientaciju. Na to se odgovorilo

formiranjem ŠNarodne uzdanice 1924. godine. U tom dru-tvu, s druge strane, po elo je s  
prohrvatskom orijentacijom -to je dovelo do jedne tuflne i opasne raspolu enosti Bo-njaka izme u  
srpstva, hrvatstva i jugoslavenstva. Tek 1993. godine na Bo-nja kom ratnom saboru u Sarajevu (27. i  
28. septembra 1993.) ta je raspolu enost dokinuta povratom starog narodnog imena za narod - imena  
Bo-njak. Otada nema vi-e nikoga ko me u Bo-njacima ne zna svoje narodno i nacionalno ime,  
Bo-njak i Bosanac.

### III

Ni srpski, a ni hrvatski etni ki sadrflaj u Bosni i Hercegovini nisu bili Šorijentirani prije druge  
polovine 19. stolje a. To je rezultat svjesne politi ke propagandne djelatnosti Crkve i kulturno-  
politi kih tijela i pojedinaca koji su radili na tome zadatku iz Beograda i Zagreba. Taj proces je  
direktно povezan s politi kom, religijskom i svakom drugom vrstom mo i, koju bo-nja ki etni ki  
element tada, na po etku 20. stolje a, nije imao u toj mjeri da se mofle nositi s dva nacionalna projekta  
prvih susjeda. ŠOblikovanje svijesti je postalo bitno za razvoj etni kog i nacionalnog jedinstva.

Od Obnoviteljske skup-tine ŠPreporoda (5. oktobra 1990), to treba posebno naglasiti, nikada  
nije imao problema s identitetom naroda za iju se kulturu odgovorno brine. O Šidentetskim  
nedoumicama izme u dva svjetska rata mofle biti govora, ali i to treba shvatiti kao dio bo-nja ke  
strategije preffivljavanja u te-kom i nepovoljnem kontekstu. Od 1990. godine predsjednici  
ŠPreporoda prof. dr. Muhsin Rizvi , prof. dr. Enes Durakovi , prof. dr. Munib Maglajli , prof. dr.  
Tir Filandra i danas prof. dr. Senadin Lavi sasvim jasno, nedvosmisleno i odgovorno predstavljaju  
li nosti koje bo-nja ki identitet zastupaju u punom intelektualnom kapacitetu. Oko pitanja bo-nja kog  
identiteta vi-e nema dvojbe niti nerazumijevanja unutar bo-nja ke inteligencije u Bosni i -rom svijeta.  
Dostignuta narodna svijest o sebi (samosvjesnost) i bo-nja ko ime su zavr-ena stvar i vi-e niko ne  
mofle manipulirati bo-nja kim narodom. Sada treba razmi-jasti o perspektivama razvoja na svim  
poljima dru-tvenog flivota.

### IV

U tzv. Šgluhom dobu nje ba-sve bilo prazno, besadrflajno, bez glasa ili lika. Ovdje se o tome  
mofle govoriti samo povr-no. Krajem -ezdesetih godina po inje velika promocija Bosne, Bo-njaka (od  
1968. govori se o Muslimanima kao narodu koji e postati ustavna kategorija). Pojavljuje se snafna  
knjiflevnost po kojoj se Bosna i Bo-njaci prepoznaju me u drugim narodima u tada-njoj Jugoslaviji. U  
sedamdesetim godinama Bosna i Sarajevo su veliko kulturno flari-te. Znanstveno, umjetni ko,  
ekonomsko, sportsko, op ekultruno djelovanje ljudi sedamdesetih i osamdesetih godina napravilo je  
od Bosne prepoznljivu injenicu, nezaobilazan realitet ispunjen kulturnim energijama koje su imale  
vaflan uticaj na mnoge generacije Bosanaca. A sve to je kulminiralo 1984. godine s organizacijom  
Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Nekad nedostaje svijest o vlastitoj kulturi, a nekad svijest o svome politi kom identitetu i  
interesu, svijest o stanju kolektiva i dru-tveno-povijesnih procesa u kojima se nalazimo. Bo-njaci su u  
tome periodu radili mnogo u oblasti knjiflevnosti i knjiflevne kritike, umjetnosti, ali nisu, naprimjer,  
imali ve ih rezultata u stvaranju jedne historiografske slike o sebi zasnovane na znanstvenim  
injenicama. Nisu napisali savremenu historiju Bosne. Tek je prof. dr. Mustafa Imamovi napisao



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

mnoge opasne mitove koje treba razbiti znanstvenim radovima i obja-njenjima. Sada bi Bo-njac morali u polju filozofije i znanosti (kulturne i socijalne antropologije, historiografije, sociologije, politologije, etnologije, pravnih nauka i dr.) mnogo vi-e raditi i predstaviti se svijetu i drugim narodima.

BZK ŠPreporodō nije politi ka stranka me u Bo-njacima. Preporod je postojana kulturna institucija Bo-njaka koja ima povezuju u i koordiniraju u funkciju unutar raznih tijela, institucija i dru-tveno-povijesnih procesa u kojima se nalazimo kao pojedinci i dru-tvo. O tome svjedo e brojni projekti i ostvarenja u posljednjih dvadeset godina. Prije svega rije je o ediciji *Bošnjačka književnost u 100 knjiga* u kojoj je do sada objavljeno 11 kola (jedno kolo 5 knjiga), o petstotina pripremljenih natuknica za *Bošnjački bibliografski leksikon*, izdavanje Imamovi eve *Historije Bošnjaka*, objavljanje zna ajnih dijela bo-nja ki i evropskih autora iz oblasti dru-tvenih nauka u kojima se na odre eni na in ra- lanjuju pitanja od izuzetne vaflnosti za Bosnu i Bo-njake, asopisi Godi-njak i *Bosnian studies: Journal for research of Bosnian thought and culture*, odrflavanje nau nih skupova posve enih najzna ajnijim knjiflevnicima (Nedflad Ibri-imovi , 2007., Irfan Horozovi , 2008., Tvrto Kulenovi , 2009., Dflevad Karahasan, 2010., Abdulahu Sidranu, 2011.), kao i nau nih skupovi o politi kim i dru-tvenim procesima koji se bitno odnose na Bo-njake te druge projicirane aktivnosti koje su u toku. I jo-mnogo drugih aktivnosti na polju organizacije i uvezivanja bo-nja kih kulturnih potencijala diljem Bosne i Hercegovine i regionala. BZK ŠPreporodō organizira i slikarske izloflbi i promotivne programe. Naravno, nije samo Sarajevo mjesto za izloflbe i promocije. To radimo i u Zvorniku, Livnu, Br kom, Zenici, flep u, Mostaru, Tuzli, Kalesiji... Poku-avamo disperzirati kvalitetne slikarske izloflbe ili promocije po brojnim bosanskohercegova kim gradovima. Pritom, svoja djela su izlagali Emir Dragulj, Haklil Tikve-a, Temska Gavrankapetanovi , Dflevad Hozo, Mehmed Zaimovi , Ismet Hadff ... Zajedno s ŠNapretkom, ŠProsvjetom i ŠLa Benevolencijom ostvarujemo zajedni ke programe kakvi su naprimjer izloflbe slika i digitalizacija pisanog naslje a. Tako er, kad se pogleda Godi-njak koji izdaje BZK ŠPreporodō mo se vidjeti koja je mo ŠPreporoda i koji su to programi u njegovom sadrflaju diljem Bosne i Hercegovine.

BZK ŠPreporodō je organizirao u Sarajevu (6. marta 2011) veliki znanstveni skup pod nazivom *BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I BOŠNJACI* na kojem su u estvovali znanstvenici iz Bosne, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije, Njema ke i SAD. ŠPreporodō organizira taj skup gdje misle i ljudi govore o Bo-njacima bez unaprijed zadatih politi kih dimenzija govora iz nekog politi kog ili religijskog centra. Sloboda pluralisti ke misli, koja nam je neophodna da bismo shvatili kontekst i nosili se sa zbiljom povijesnog trenutka, predstavlja osnov bo-nja kog napretka. Zbog toga smo jako ponosni, jer pokazujemo da su Bo-njac i njihovi prijatelji iz drugih naroda i kultura, koji dolaze sa svih strana svijeta, u stanju da misle odgovorno i samokriti ki. Ovakvi skupovi e biti nastavljeni. Oni su osmi-ljeni kao prostor u kojem brojni umni ljudi mogu iznijeti svoje poglede na odre ene teme i gdje e se nastaviti razgovarati o Bosni i Bo-njacima. Iz toga se razvija svijest o sebi i svome mjestu u svijetu. Osnov je, dakle, znanje ili znanstveni uvid, a ne ideolo-ka sapunica za utjehu.

Danas je BZK ŠPreporodō respektabilna kulturna institucija, prije svega, zbog bogatstva sadrflaja koje nudi -irom Bosne i Hercegovine. Koordinacija je razvijena unutar drflave i ona daje rezultate. U drugim drflavama ŠPreporodō je autonoman i posve en specifi nostima dru-tvenog flivota koji je odre uju i za Bo-njake koji u njima flive. Naravno, imamo kontakte i saradnju s Preporodom u Zagrebu, Dubrovniku, Novom Pazaru, Oslu i drugim gradovima izvan Bosne. Nadamo se da emo

rodō) pri kraju dvadesetog stolje a. Naravno, bilo je tu pojedina na istraflivanja i sli no), ali nije bilo planskog o e do preciznih uvida o Bosni i njenoj povijesno-kulturnoj elikosrska i velikohrvatska źnanstvena orijentacija isplela



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Culture ūPreporodö u Turskoj, SAD, Kanadi i drugim vafnim

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

i projektiraju ih nacrtu bo-nja kog kulturnog djelovanja u 21. stolje u, obilješena je u Sarajevu dvadesetogodi-njica od obnoviteljske skup-tine ūPreporoda. Prisjetili smo se imena ljudi koji su posljednja dva stolje a bili predvodnici bo-nja kog postojanja u raznim oblastima djelovanja. Prisjetili smo se njihovog rada i flrtve s ponosom i nadom da e i na-a generacija dati ljudi koji e biti svjetionici u koje emo gledati s po-tovanjem. Nakon dvadeset godina od Obnoviteljske skup-tine rekli smo, izme u ostalog, da Bo-njaci moraju biti ponosni na svoj kulturno-povijesni sadrflaj, naslike e i razvijati nove vrijednosti u skladu s vremenom u kojem flive.